



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	20. XII 20 16	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-36/16-2	
VEZA:		
EPA:	59 XXVI	
SKRAĆENICA:		PRILOG:

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 08-2161A  
Podgorica, 24. oktobar 2013. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 24. oktobra 2013. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i "Službeni list CG", broj 88/09), ovaj zakon donese po skraćenom postupku iz razloga koji su sadržani u obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su prof. **BRANISLAV MIĆUNOVIĆ**, ministar kulture i **DRAGICA MILIĆ**, pomoćnik ministra.

PREDSJEDNIK  
Milo Đukanović, s.r.

**PRIJEDLOG**

**VLADA CRNE GORE**

**ZAKON  
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM  
PRAZNICIMA**

**Podgorica, oktobar 2013.**

## **PRIJEDLOG**

### **ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA**

#### **Član 1**

U Zakonu o državnim i drugim praznicima („Službeni list RCG“, broj 27/07 i „Službeni list CG“, broj 36/13), u članu 1 stav 2 poslije riječi „Nova godina“ riječ „i“ zamjenjuje se zarezom, a poslije riječi: „Praznik rada“, briše se tačka i dodaju riječi: „i 13. novembar - Njegošev dan, crnogorski praznik kulture“.

#### **Član 2**

Poslije člana 3 dodaje se novi član, koji glasi:

#### **„Član 3a**

Izuzetno od čl. 2 i 3 ovog zakona, praznik 13. novembar – Njegošev dan, crnogorski praznik kulture obilježava se održavanjem kulturnih manifestacija“.

#### **Član 3**

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

# O B R A Z L O Ž E N J E

## **Ustavni osnov**

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni zakona o državnim i drugim praznicima sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

## **Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom**

Ovim Prijedlogom zakona se ne dira u osnovni koncept Zakona, koji je već usklađen sa relevantnim međunarodnim zakonodavstvom.

## **Razlozi za donošenje Zakona**

U istoriji svih civilizovanih naroda i država postoje određeni datumi kojima se slave i obilježavaju događaji ili ličnosti značajne za izgradnju i utemeljenje država, njihovu kulturu, istoriju, tradiciju.

I Zakonom propisani praznici u Crnoj Gori vezani su za najznačajnije datume i događaje iz njene prošlosti, koji predstavljaju zajedničke kulturno-istorijske tekovine njenih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica.

Obilježavanje takvih praznika je veoma važan civilizacijski i kulturni čin, koji na specifičan način doprinosi utemeljenju, jačanju i očuvanju državnog i nacionalnog identiteta, poštovanju i njegovanju naslijeđenih kulturno-istorijskih vrijednosti, ali su i svojevrsni pokazatelj prihvatanja i opredijeljenosti sadašnjih generacija da na stečenom iskustvu izgrađuju državu i unapređuju je.

U skladu sa iskustvima drugih država, u praznike treba uvrstiti datume posvećene najznačajnijim ličnostima iz crnogorske istorije, koji su svojim djelom obilježili duhovno, državno i nacionalno biće Crne Gore. U mnogim državama na svijetu postoje praznici posvećeni značajnim književnim imenima, koja su prepoznatljiva za njihovo, ali i svjetsko kulturno nasljeđe. Tako se, na primjer, Svjetski dan knjige obilježava 23. aprila, na dan smrti dva velika evropska pisca: Migela Servantesa i Viljema Šekspira, a u Velikoj Britaniji je aktuelna inicijativa da se 23.april, koji je i dan rođenja Viljema Šekspira, slavi kao nacionalni praznik. Republika Slovenija je dan smrti velikog pjesnika Franca Prešerna zakonom definisala kao svoj kulturni i državni praznik, a tog dana se dodjeljuje i

slovenačko državno priznanje *Prešernova nagrada*, kao što se i u Crnoj Gori na dan Njegoševog rođenja dodjeljuje najveće državno priznanje u oblasti južnoslovenske književnosti - *Njegoševa nagrada*.

Petar II Petrović Njegoš bio je na prijestolu Crne Gore u vrijeme plemenske podijeljenosti, siromaštva, nerazvijenih državnih instituta. Svojim reformatorskim i vizionarskim duhom, uspio je da svoj narod izvede iz mraka Srednjeg vijeka i uspostavi temelje moderne crnogorske države.

Njegov književni opus je i nakon skoro dva vijeka podjednako aktuelan i to ne samo u Crnoj Gori, već i među evropskim i drugim narodima u svijetu, jednako doživljen, intrigantan i, poput rijetkih velikana književnosti, nikada do kraja pročitani i uvijek izazovani za nova čitanja, za nove generacije, za sva vremena. Po Njegošu i njegovom književnom djelu se prepoznajemo u svijetu. Zato 13. novembar, dan Njegoševog rođenja zaslužuje da ima status praznika u Crnoj Gori, za slavu, za dobro, za vječnost Crne Gore.

Kako su državni i drugi praznici u Crnoj Gori relevantni pokazatelji društvenog i državnog crnogorskog bića, koje je neophodno prezentovati i protežirati sadašnjim i budućim generacijama, ocijenjeno je da to treba uraditi proglašavanjem 13. novembra praznikom crnogorske kulture, i to u godini u kojoj se slavi dvjestogodišnjica Njegoševog rođenja.

## **Objašnjenje osnovnih pravnih instituta**

Prijedlogom ovog zakona utvrđuje se novi praznik u Crnoj Gori i to 13. novembar - Njegošev dan, koji će biti crnogorski praznik kulture i određuje se da se on obilježava održavanjem kulturnih manifestacija, što korespondira sa osnovnim razlozima izmjene i dopune Zakona. Naime, kulturne manifestacije su adekvatan model koji će obezbijediti prezentaciju i afirmaciju naslijeđenih kulturno-istorijskih vrijednosti Crne Gore, ali pokazati i opredijeljenost sadašnjih i budućih generacija da na najznačajnijem kulturnom i duhovnom nasljeđu izgrađuju državu i njen kulturni identitet.

## **Razlozi za skraćeni postupak**

U Crnoj Gori 2013. godina protiče u znaku obilježavanja značajnog jubileja - 200 godina od Njegoševog rođenja. Tim povodom kulturne, obrazovne, naučne i

druge institucije, od početka godine do danas realizovale su programe koji su posvećeni Njegoševom djelu i nasljeđu. Centralna, odnosno zavšna svečanost planirana je za 13. novembar.

U tom kontekstu ovo je jedinstvena prilika da se bogatom programu, realizovanom pod okriljem države, doda još jedna aktivnost kojom će Njegoševo ime biti zakonom verifikovano kao praznik kulture u Crnoj Gori. S obzirom na to da jubilej traje do 13. novembra, ovaj Zakon treba donijeti u skraćenom postupku, koji bi obezbijedio njegovo donošenje do navedenog datuma.

### **Sredstva potrebna za sprovođenje zakona**

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

## **TEKST ODREDAVA KOJE SE MIJENJAJU I DOPUNJAVAJU**

### **Član 1**

Državni praznici Crne Gore su: 21. maj - Dan nezavisnosti i 13. jul - Dan državnosti.

Praznici u Crnoj Gori su i: 1. januar - Nova godina i 1. maj - Praznikrada.

### **Član 2**

Državni i drugi praznici praznuju se dva dana i to na dan praznika i narednog dana (u daljem tekstu: praznični dani).

### **Član 3**

Praznični dani su neradni.

Ukoliko je praznik nedjelja, neradna su dva naredna dana.

Ukoliko je drugi praznični dan nedjelja, neradni je prvi naredni dan.



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta**

**Ministarstvo kulture**

<b>Naziv propisa</b>	Zakon o izmjeni i dopuni zakona o državnim i drugim praznicima	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
	I – Državno uređenje i državni organi	2. Državni simboli i druga pitanja
<b>Klasifikacija propisa po pregovaračkim poglavljima i podpoglavljima prava Evropske unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>potpoglavlje</b>
	35 – Ostala pitanja	/
<b>Ključni termini - eurovok deskriptori</b>		

Potpis

M.P. \_\_\_\_\_